

UREDBU**O FEDERALNOM ŠTABU CIVILNE ZAŠTITE****I - OSNOVNA ODREDBA****Član 1.**

Ovom uredbom osniva se Federalni štab civilne zaštite (u daljem tekstu: Federalni štab), kao stručno-operativno tijelo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, uređuje njegov djelokrug, unutrašnja organizacija, popuna, finansiranje, opremanje, obučavanje i osposobljavanje i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Federalnog štaba.

II - NADLEŽNOST FEDERALNOG ŠTABA I NAČIN OSTVARIVANJA FUNKCIJE**Član 2.**

Federalni štab je stručno-operativni organ koji je ovlašten za vršenje poslova koji su mu Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljem tekstu: Zakon), stavljeni u nadležnost.

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti, Federalni štab funkcioniše stalno, onda kada Vlada Federacije proglaši nastanak prirodne ili druge nesreće u Federaciji, a u periodu kada ne postoje prirodne ili druge nesreće, Federalni štab svoje funkcije ostvaruje povremeno, prema potrebi i to onda kada razmatra stanje priprema, organizovanost, opremljenost i osposobljenost za zaštitu i spašavanje svih nosilaca zaštite i spašavanja na području Federacije i predlaže mjere za dogradnju sistema zaštite i spašavanja i kada djeluje preventivno, u cilju sprečavanja nastavljanja prirodne ili druge nesreće i učestvuje u vježbama i drugim vidovima obučavanja i osposobljavanja.

Federalni štab odlučuje o pružanju pomoći Republičkom štabu civilne zaštite Republike Srpske na njegov zahtjev, u skladu sa Sporazumom o saradnji u ostvarivanju zadataka civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/01) i o pružanju pomoći nadležnim organima Republike Hrvatske, na zahtjev državnih organa Bosne i Hercegovine u skladu sa Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa ("Službeni glasnik BiH", broj 7/01).

U hitnim slučajevima, kada se Štab ne može sastati, odluku o pomoći iz stava 1. ovog člana donosi komandant Federalnog štaba, na prijedlog načelnika Štaba.

III - ORGANIZACIJA I SASTAV FEDERALNOG ŠTABA**Član 3.**

Federalni štab čine komandant, načelnik i 17 članova.

Član 4.

Komandant Federalnog štaba je po položaju jedan od zamjenika premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije).

Član 5.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (u daljem tekstu: Federalna uprava), po položaju je načelnik Federalnog štaba.

Član 6.

Sekretar Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, kao i direktor Ureda za informisanje Vlade Federacije, su po funkciji članovi Federalnog štaba.

Član 7.

Članovi Federalnog štaba iz federalnih ministarstava i Federalne uprave su:

1. rukovodeći državni službenik u Federalnom ministarstvu odbrane-Federalnom ministarstvu obrane;
2. rukovodeći državni službenik Federalnog ministarstva unutarnjih poslova;
3. rukovodeći državni službenik u Federalnom ministarstvu energije, ruderstva i industrije;

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

550

Na osnovu člana 24. tačka 5., a u vezi člana 106. i člana 114. stav 4. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, donosi

4. rukovodeći državni službenik u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;
5. rukovodeći državni službenik u Federalnom ministarstvu reseljenih osoba i izbjeglica;
6. rukovodeći državni službenik u Federalnom ministarstvu zdravlja;
7. rukovodeći državni službenik u Federalnom ministarstvu trgovine;
8. rukovodeći državni službenik u Federalnom ministarstvu prostornog uredenja i okoliša;
9. rukovodeći državni službenik u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
10. zamjenik direktora Federalne uprave;
11. pomoćnik direktora Federalne uprave zadužen za mjere zaštite i spašavanja;
12. pomoćnik direktora Federalne uprave zadužen za zaštitu od NUS-a.

Ostala tri člana Federalnog štaba određuje direktor Federalne uprave iz reda državnih službenika koji neposredno vrše poslove zaštite od požara, radiološke, hemijske i biološke zaštite, zaštitu okoliša i zaštitu životinja i namirnica životinjskog porijekla.

Član 8.

Komandanta, načelnika i članove Federalnog štaba postavlja i razrješava Vlada Federacije na prijedlog direktora Federalne uprave koji je usaglašen sa rukovodiocima federalnih organa iz člana 7. ove uredbe, s tim što su ti rukovodioци dužni obezbijediti dosljednu primjenu kriterija iz odredbe člana 7. ove uredbe.

Federalni štab vrši poslove iz svoje nadležnosti samostalno i za svoj rad je odgovoran Vladi Federacije.

Član 9.

U izvršavanju složenijih zadataka zaštite i spašavanja Federalni štab može angažovati i druge državne službenike iz federalnih organa uprave i eksperte na profesionalnom radu u naučnim ustanovama i drugim pravnim licima.

O angažovanju lica iz stava 1. ovog člana, odlučuje komandant Federalnog štaba, na prijedlog načelnika ili nekog od članova Federalnog štaba.

Član 10.

Sjednice Federalnog štaba saziva i njima predsjedava komandant Federalnog štaba.

U slučaju da je komandant spriječen da vrši svoju funkciju, sjednice Federalnog štaba saziva i predsjedava načelnik Federalnog štaba.

Federalni štab će donijeti poslovnik o svom radu.

Član 11.

Federalni štab ima pečat koji se izdaje u skladu sa Zakonom o pečatu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/94 i 21/96).

Član 12.

Sjedište Federalnog štaba je u Sarajevu, a sjednice se održavaju u mjestu odredenom u poslovniku o radu Federalnog štaba.

IV - STRUČNA SLUŽBA FEDERALNOG ŠTABA

Član 13.

Funkciju stručne službe Federalnog štaba vrši Federalna uprava.

U vršenju poslova u funkciji stručne službe, Federalna uprava obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove neophodne za rad Federalnog štaba što se bliže utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave.

V - OPREMANJE I FINANSIRANJE FEDERALNOG ŠTABA

Član 14.

Federalni štab se oprema odgovarajućom opremom i materijalno-tehničkim sredstvima koja su neophodna za ličnu zaštitu članova Štaba i za izvršavanje zadataka iz njegove nadležnosti.

Član 15.

Sredstva za finansiranje Federalnog štaba obezbjeđuju se u budžetu Federacije, kao i iz sredstava iz člana 180. Zakona i donacija.

Sredstva potrebna za rad Federalnog štaba, kao i finansijski plan, utvrđuje Štab.

Naredbodavac za finansijska sredstva je komandant Federalnog štaba, a u slučaju njegove sprječenosti, načelnik Štaba.

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Imenovanje komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba izvršit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 17.

Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o Federalnom štabu civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/00) i Odluka o utvrđivanju funkcija u Federalnim organima uprave čiji su izvršioci po položaju članovi Federalnog štaba civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/00).

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 495/03
2. oktobra 2003. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Ahmet Hadžipapić, s. r.

Član 3.

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 379/06
6. jula 2006. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Ahmet Hadžipašić, s. r.



450

Na osnovu člana 24. tačka 5., a u vezi člana 106. i člana 114. stav 4. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03 i 22/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, donosi

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O FEDERALNOM ŠTABU CIVILNE ZAŠTITE

Član 1.

U Uredbi o Federalnom štabu civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/03), u članu 3. broj "17" zamjenjuje se brojem "16".

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 1. briše se.

U tački 8. u drugom riječi: "i okoliša" brišu se.

Iza tačke 9. dodaje se nova tačka 10, koja glasi:

"10., rukovodeći državni službenik u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;".

Dosadašnje tač. 2 do 9 i nova tačka 10. postaju tač. 1. do 9.

Na osnovu člana 24. tačke 5, a u vezi člana 106. stav 1. i člana 114. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03 i 22/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, donosi

**UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
FEDERALNOM ŠTABU CIVILNE ZAŠTITE**

Član 1.

U Uredbi o Federalnom štabu civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03 i 38/06), u članu 3. broj "16" zamjenjuje se brojem "19".

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 8. riječi: "rukovodeći državni službenik" zamjenjuju se riječima: "dva rukovodeća državna službenika".

Tačka 10. mijenja se i glasi:

"10. sekretar Federalne uprave".

Tačka 12. mijenja se i glasi:

"12. pomoćnik direktora Federalne uprave zadužen za zaštitu od neeksploziranih ubojnih sredstava i deminiranje".

U stavu 2. u prvom redu riječ "tri" zamjenjuje se riječju "četiri", a na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "asanaciju terena, prvu medicinsku pomoć, zaštitu od neeksploziranih ubojnih sredstava i deminiranje i informacijsko - komunikacijsku podršku za operativne poslove štaba".

Član 3.

U članu 15. stav 2. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "na prijedlog Federalne uprave".

Član 4.

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 688/07

4. oktobra 2007. godine

Sarajevo

Premijer

dr. Nedžad Branković, s. r.

међународним вјежбама, операцијама помоћи и другим активностима, коју формира Вијеће министара."

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 5. и 6.

У досадашњем ставу 3., који постаје став 5. ријечи: "и о пружању помоћи надлежним органима Републике Хрватске, на захтјев државних органа Босне и Херцеговине у складу са Споразумом између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о сарадњи у заштити од природних и цивилизацијских катастрофа ("Службени гласник BiH", број 7/01)", замјењују се ријечима: "и на захтјев надлежних државних органа Босне и Херцеговине ангажује снаге и средства цивилне заштите Федерације у помоћи другим државама на санирању последица природних и других несрећа."

У досадашњем ставу 4., који постаје став 6., број "1", замјењује се бројем "5.".

Члан 2.

У члану 6. ријечи: "Уреда за информисање Владе Федерације" замјењују се ријечима: "Уреда Владе Федерације за односе с јавношћу".

Члан 3.

У члану 7. став 1. тачка 8. ријечи: "два руководећа службеника", замјењује се ријечима: "руководећи државни службеник".

Тачка 10. мијења се и гласи:

"10. руководећи државни службеник из Федералног министарства финансија - Федералног министарства финансија".

У ставу 2. у првом реду ријеч "четири" замјењује се ријечју "пет".

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације BiH".

Б. број 952/11

22. септембра 2011. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

На основу члана 24. тачке 5. а у вези члана 106. и члана 114. Закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа ("Службене новине Федерације BiH", бр. 39/03, 22/06 и 43/10), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 19. сједници одржаној 22. септембра 2011. године, на приједлог Федералне управе цивилне заштите, доноси

УРЕДБУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ФЕДЕРАЛНОМ ШТАБУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.

У Уредби о Федералном штабу цивилне заштите ("Службене новине Федерације BiH", бр. 54/03, 38/06 и 74/07), у члану 2. иза става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:

"Федерални штаб цивилне заштите функционише и у ситуацијама када није проглашено стање природне или друге несреће, односно док Влада Федерације не прогласи стање природне или друге несреће или одлучи да Федерални штаб настави дјеловати док се не отклони опасност, односно несрећа, без проглашавања тог стања и овлаштен је да наређује употребу снага и средстава заштите и спашавања које припадају Федерацији и све мјере заштите и спашавања које могу допринијести спречавању настанка опасности или несреће или ублажавања њеног дјеловања, као и мјере, поступке и задатке које су у функцији спашавања, заштите и збрињавања људи и материјалних добара угрожених том опасношћу, односно несрећом.

У ситуацијама када се прогласи стање природне или друге несреће на подручју Федерације, Федерални штаб подноси захтјев Влади Федерације за тражење међународне помоћи за потребе Федерације, ако процјени да је та помоћ неопходна, предлаже Влади Федерације подношење захтјева Вијећу министара Босне и Херцеговине за проглашење настанка и престанка стања природне или друге несреће на територији Босне и Херцеговине, као и врсту и број оперативних снага заштите и спашавања из Федерације које се могу распоредити у мјешовиту специјализирану јединицу за заштиту и спашавање за дјеловање у случају природне или друге несреће, за учешће у

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 24. tačka 5., a u vezi sa članom 114. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. hitnoj sjednici, održanoj 25.03.2020. godine, donosi

**UREDBU
O IZMJENAMA UREDBE O FEDERALNOM ŠTABU
CIVILNE ZAŠTITE**

Član 1.

U Uredbi o Federalnom štabu civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06, 74/07 i 63/11), član 3. mijenja se i glasi:

"Član 3.

Federalni štab čini komandant, načelnik i 7 članova."

Član 2.

Član 7. briše se.

Član 3.

U članu 8. stav (1) iza riječi "uprave" stavlja se tačka i preostali dio teksta briše se.

Član 4.

U članu 10. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Sjednice Federalnog štaba, na zahtjev načelnika Federalnog štaba, obavezno saziva i njima predsjedava, komandant Federalnog štaba.

Stav (3) briše se.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 457/2020
25. marta 2020. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.